

Beware the Second Temptation

By Elder Scott D. Whiting
Of the Seventy

Pagbantay sa Ikaduhang Tentasyon

Ni Elder Scott D. Whiting
Sa Seventy

April 2025 general conference

Don't hide from those who will love and support you; rather, run to them.

Ayaw pagtago gikan niadtong kinsa mohigugma ug mosuporta kaninyo; hinuon, dagan ngadto kanila.

A couple of years ago, when I turned 12, I was invited to attend my first Aaronic Priesthood quorum overnight camp. This was a long-awaited invitation, as my father was a quorum leader and often went camping with the boys in the ward, while I was left at home.

When the day came, I was excited. And I must admit that I desperately wanted to fit in with the older boys. I was determined to prove myself. In that effort it wasn't long before I was tested to see if I would play along and be part of the group.

My assigned task was to get my father's car keys so a prank could be pulled on the leaders. I don't remember exactly what I said to convince my dad, but I soon ran to the group of boys with keys in hand, proud of my accomplishment.

Then came the next assignment. I was to unlock the car door and wedge a stick between the driver's seat-back and the car horn. And I was to lock the door so the horn would blare into the evening without any way for the leaders to access the car to remove the crude device.

Pipila ka tuig ang milabay, sa dihang nag-edad ko og 12, gidapit ako sa pagtambong sa akong unang tibuok gabii nga kamping sa korum sa Aaronic nga Pagkapari. Kini mao ang dugay nang gipaabot nga imbitasyon, tungod kay ang akong amahan usa ka lider sa korum ug kasagaran magkamping uban sa mga batang lalaki diha sa ward, samtang ako nabilin sa balay.

Sa dihang miabot ang adlaw, nagmahinamon ako. Ug moangkon gayod ako nga gusto kaayo nako nga mobati nga nahisakop ug dawaton sa mas magulang nga batang mga lalaki. Determinado ako nga pamatud-an ang akong kaugalingon. Niana nga paningkamot wala ra magdugay nga ako gisulayan aron mahibal-an kon moapil ba ako sa usa ka pasiauw ug mahimong kabahin sa grupo.

Ang gisangon sa ako nga buluhaton mao ang pagkuha sa mga yawe sa sakyanan sa akong amahan aron mahimo ang usa ka pasiauw ngadto sa mga lider. Wala gayod ko kahinumdom sa unsay eksakto nakong gisulti aron sa pagkombinser sa akong papa, apan sa wala madugay midagan ko ngadto sa grupo sa mga batang lalaki nga nag-gunit og mga yawe, mapasigarbohon sa akong kalamposan.

Dayon miabot ang sunod nga buluhaton. Kinahanglan nakong ablihan ang pultahan sa sakyanan ug butangan og stick taliwala sa sandiganan sa lingkoranan sa drayber ug sa serbato sa sakyanan. Ug kinahanglan nako nga i-lock ang pultahan aron ang serbato magsige og tingog hangtod sa kagabhion nga walay bisan unsa nga

Now, this is where the story turns painfully embarrassing for me. Once I secured the stick in place, I locked the door and ran as fast as I could to hide in a nearby patch of bushes. As I crouched down to the ground, I felt a searing pain. In the darkness and in my haste, I had sat upon a prickly pear cactus.

My screams of pain were drowned out by the blaring horn, and I had no recourse other than gingerly hobbling back to the car, confessing my “sins,” and seeking rudimentary and embarrassing medical attention.

The remainder of that night, I lay on my stomach in a tent while my father, using pliers, removed the cactus spines from my ... well, let me just say that I did not sit comfortably for several days afterward.

I have reflected on that experience many times. I can now laugh at the folly of my youth, even as some underlying principles have become clear to me.

Many patterns in human behavior seem to be common in the natural man—the desire to fit in, the desire to prove oneself, the fear of missing out, and the compelling need to hide so we avoid consequences. It is this final behavior I will focus on today—hiding after we do something that we should not.

Now, I am not equating my childish prank with grievous sin, but we can draw some parallels that may prove useful as we are tested in our mortal sojourn.

In the Garden of Eden, Adam and Eve had an idyllic circumstance—an abundance of food, the incomparable beauty of the garden—not only a garden of beauty but a garden with neither weeds nor prickly pears.

However, we also know that garden life

paagi alang sa mga lider sa pag-abli sa sakyanan aron makuha ang yano nga himan.

Karon, dinhi mao ang punto diin ang istorya mahimong sakit kaayo nga makaulaw alang kanako. Sa higayon nga napahimutang na nako ang stick, gi-lock nako ang pultahan ug kusog nga midagan kutob sa akong mahimo aron makatago ko sa usa ka duol nga kalibonan. Samtang mihupo ako sa yuta, akong gibati ang grabe nga kasakit. Sa kangitngit ug sa akong pagdali-dali, nalingkoran nako ang usa ka tunokon nga pear cactus.

Ang akong mga singgit sa kasakit natabonan sa saba kaayo nga serbato, ug ako wala nay laing paingnan gawas nga bakikaw nga maglakaw balik ngadto sa sakyanan, mokumpisal sa akong “mga sala,” ug mangayo og yano ug makaulaw nga medikal nga pagtagad.

Sa nahibilin nga panahon nianang gabhiona, naghapa ko diha sa usa ka tolda samtang ang akong amahan, gamit ang pliers, mitangtang sa mga tunok sa cactus gikan sa akong ... aw, ingnon lang nako nga ako wala makalingkod og komportable sulod sa pipila ka adlaw human niana.

Ako naghunahuna og kadaghan mahitungod niana nga kasinatian. Makakatawa na ko karon sa kabuang sa akong pagkabatan-on, bisan og pipila ka sukaranan nga mga baroganan ang nahimong tin-aw ngari kanako.

Daghang mga sundanan sa pamatasan sa tawo ang daw komon sa kinaiyanhon nga tawo—ang tinguha nga mohaom, ang tinguha nga pamatud-an ang kaugalingon, ang kahadlok nga dili maapil sa usa ka gusto nga kasinatian, ug ang mapugsanon nga panginahanglan nga motago aron malikayan nato ang mga sangpotanan. Kin-ing kataposan nga pamatasan ang gusto nakong tutokan karon—pagtago human kita makabuhat og usa ka butang nga dili angay natong buhaton.

Karon, wala nako gipakasama ang akong binata nga pasiaw sa mabug-at nga sala, apan makakat-on kita og pipila ka baroganan nga mahimong mapamatud-an nga mapuslanon samtang kita gisulayan sa atong mortal nga kinabuhi.

Sa Tanaman sa Eden, si Adan ug Eva adunay usa ka yano nga hingpit nga kahimtang—kaabunda sa pagkaon, dili hitupngan nga katahom sa tanaman—dili lamang usa ka tanaman sa katahom apan usa ka tanaman nga walay mga sagbot o tunokon nga mga pear cactus.

Apan, nasayod usab kita nga ang kinabuhi sa

limited their needed progression. The garden was not a final destination but a test, the first of many that would prove, prepare, and allow them to progress to their final destination of returning to the presence of the Father and the Son.

You will remember that there was opposition in the garden. Lucifer was allowed to try Adam and Eve. He first tempted Adam to partake of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Remembering the commandment not to partake thereof, Adam resisted. Then came blessed Eve, who chose to partake of the fruit, convincing Adam to do likewise.

Later, Adam and Eve declared that this decision was necessary to fulfill Heavenly Father's plan. But by partaking of the fruit, they had transgressed the law—a law given them directly from the Father. The resulting and crushing understanding of good and evil must have left them in anguish when they heard the voice of the Father announcing His return to the garden. They realized they were naked, for they were indeed without clothing, having lived in a state of innocence. But perhaps more painful than their being without clothing in that moment, they were now exposed for their transgression. They were defenseless and vulnerable. They were naked in every sense of the word.

Ever the opportunist, Lucifer, knowing their exposed and weakened state, tempted them yet again—this time to hide from God.

This temptation—I will call it the “second temptation”—is the temptation that may bring the greatest consequence if we succumb. Surely, to avoid all first temptations to break God's law is optimal, but we know that all will succumb to a variety of first temptations here on earth. As we progress in our maturity and understanding, we hope that our strength to avoid first temptations will continually improve as we strive to become more like our Savior, Jesus Christ.

tanaman mipugong sa ilang gikinahanglan nga pag-uswag. Ang tanaman dili usa ka kataposang destinasyon apan usa ka pagsulay, ang una sa daghan nga momatuod, moandam, ug motugot kanila sa pag-uswag ngadto sa ilang kataposang destinasyon sa pagbalik ngadto sa presensiya sa Amahan ug sa Anak.

Mahinumdoman ninyo nga adunay oposisyon diha sa tanaman. Si Lucifer gitugotan sa pagsulay nila ni Adan ug Eva. Siya unang mitintal ni Adan sa pagkaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan. Nakahinumdom sa sugo nga dili mokaon niini, misukol si Adan. Unya miabot si Eva nga bulahan, kinsa mipili sa pagkaon sa bunga, nagkombinsir ni Adan sa pagbuhat sa ingon.

Wala madugay, si Adan ug si Eva mipahayag nga kini nga desisyon gikinahanglan aron matuman ang plano sa Langitnong Amahan. Apan pinaagi sa pagkaon sa bunga, sila nakalapas sa balaod—usa ka balaod nga gihatag kanila direkta gikan sa Amahan. Ang miresulta ug bug-at kaayo nga pagsabot sa maayo ug daotan mimugna gayod og mga pagbati sa kasubo sa diha nga sila nakadungog sa tingog sa Amahan nga nagpahibalo sa Iyang pagbalik ngadto sa tanaman. Sila nakaamgo nga sila mga hubo, kay sila sa pagkatinuod walay sinina, ingon nga nagpuyo diha sa usa ka kahimtang sa pagka-inosente. Apan tingali mas sakit pa kay sa ilang pagkawalay sinina nianang higayona, sila karon nabantang tungod sa ilang kalapasan. Sila walay panalipod ug mahuyang. Sila hubo sa literal ug pasumbingay nga pagkasulti.

Kanunay nga mapahimuslanon, si Lucifer, nasayod sa ilang nabantang ug huyang nga kahimtang, mitintal nila pag-usab—niining higayona sa pagtago gikan sa Dios.

Kini nga tentasyon—tawagon nako kini nga ang “ikaduhang tentasyon,”—mao ang tentasyon nga mahimong magdala sa kinadak-ang sangpotanan kon kita magpadala. Sa pagkatinuod, ang paglikay sa tanang unang mga tentasyon sa pagsupak sa balaod sa Dios mao ang labing maayo, apan nasayod kita nga ang tanan madala ngadto sa nagkadaiya nga unang mga tentasyon dinhi sa yuta. Samtang kita mouswag sa atong pagkahingkod ug pagsabot, kita naglaom nga ang atong kalig-on sa paglikay sa unang mga tentasyon padayon nga mouswag samtang maningkamot kita nga mas mahisama sa atong Manluluwas, si Jesukristo.

Some might attempt to hide from God because they don't want to be discovered or exposed, and they feel shame or guilt. However, numerous scriptures teach us that hiding from God is impossible. I'll share just a few.

The Lord teaches Jeremiah through the following questions: "Can any hide himself in secret places that I shall not see him? saith the Lord. Do not I fill heaven and earth?"

And Job is taught:

"For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.

"There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves."

The psalmist David most poetically exclaims:

"O Lord, thou hast searched me, and known me.

"Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.

...

"For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether. ...

"Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?

"If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there."

New Converts

For those who have recently joined The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, the second temptation may seem particularly challenging. Through your baptism you have covenanted to take upon yourself the name of Jesus Christ, which for many includes a needed change of lifestyle. Changing one's lifestyle is not easy. Often it requires you to change habits and practices and even associations to progress toward your loving Heavenly Father.

The adversary knows that you may be vulnerable to his subtle attacks. He will make your

Ang uban tingali mosulay sa pagtago gikan sa Dios tungod kay sila dili gusto nga madiskobrehan o mailhan, ug sila mobati og kaulaw o pagbati nga sad-an. Apan, daghang kasulatan ang nagtudlo kanato nga imposible ang pagtago gikan sa Dios. Ako mopakigbahin lang og pipila.

Ang Ginoo nagtudlo ni Jeremias pinaagi sa mosunod nga mga pangutana: "Aduna bay usa nga makatago sa iyang kaugalingon sa mga suok sa pagkaagi nga ako dili makakita kaniya? miingon ang Ginoo. Dili ba napuno ko ang langit ug yuta?"

Ug si Job gitudloan:

"Kay ang iyang mga mata anaa sa mga alagianan sa usa ka tawo, ug siya nagasud-ong sa tanan niyang mga lakang.

"Walay kangitngit, ni mabaga nga kangiob, diin makatago sa ilang kaugalingon ang mga mamumuhat sa kadaotan."

Ang salmista nga si David balaknon kaayo nga mituaw:

"O Ginoo, gisusi mo ako ug nakaila ka gayod kanako.

"Nasayod ka sa tanan kong gibuhay; nasayod ka sa akong gihunahuna bisag halayo ka. ...

"Bisan sa dili pa ako mosulti, O Ginoo, nasayod ka nang daan sa akong isulti. ...

"Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong Espiritu? Asa ba ako motago aron mahilayo sa imong presensya?

"Kon mosaka ako sa langit, atua ka didto; kon mohigda ako didto sa kalibotan sa mga patag, atua ka usab didto."

Bag-o nga mga Kinabig

Alang niadtong bag-o pa lang nga nagpaskop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang ikaduhang tentasyon mahimong hilabihan ka mahagiton. Pinaagi sa inyong bunyag kamo nakigsaad sa pagdala diha sa inyong kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo, nga alang sa daghan naglakip sa gikinahanglan nga kausaban sa estilo sa kinabuhi. Ang pagbag-o sa estilo sa kinabuhi sa usa ka tawo dili sayon. Kasagaran kini nagkinahanglan kaninyo sa pag-usab sa mga naandan ug mga binuhatan ug bisan sa mga pagpakigdait [associations] aron sa pag-uswag ngadto sa inyong mahigugmaong Langitnong Amahan.

Ang kaaway nasayod nga tingali mahimo kamong huyang sa iyang malipoton nga mga

past life, which left you unsatisfied in so many ways, now seem unrealistically attractive. The accuser, as he is called in the book of Revelation, will tempt you with thoughts that sound like this: “You aren’t strong enough to change your life; you can’t do this; you don’t belong with these people; they will never accept you; you are too weak.”

If these thoughts seem to ring true to you who are newly planted on the covenant path, we plead with you not to heed the accuser’s voice. We love you; you can do it; we accept you; and with the Savior, you will have strength to do all. At a time when you need our love and support the most, don’t be deceived into thinking that we will reject you if you take a step back into your prior lifestyle. Through the matchless power of the Atonement of Jesus Christ, you can be made whole again. But if you hide from Him and distance yourself from your newfound faith community, you distance yourself from the very source that can and will give you the strength to overcome.

A dear friend of mine, a recent convert, shared how difficult it is to sustain faith in isolation. There is great strength in becoming and remaining part of a supportive community—all stumbling yet progressing while blessed by the love of Jesus Christ.

President Russell M. Nelson has taught that “overcoming the world is not an event that happens in a day or two. It happens over a lifetime as we repeatedly embrace the doctrine of Christ. We cultivate faith in Jesus Christ by repenting daily and keeping covenants that endow us with power. We stay on the covenant path and are blessed with spiritual strength, personal revelation, increasing faith, and the ministering of angels.”

If you incur a physical injury, your condition will deteriorate and may become life-threatening.

atake. Siya mohimo sa inyong miagi nga kinabuhi, nga mibiya kaninyo nga wala matagbaw sa daghan kaayong paagi, nga karon madanihon kaayo sa dili matuod nga paagi. Ang magsusumbong, ingon nga siya gitawag diha sa basahon sa Gipadayag, motintal kaninyo sa mga hunahuna nga ingon niini: “Ikaw dili ingon niana kalig-on sa pag-usab sa imong kinabuhi; dili ka makahimo niini; ikaw wala mahisakop uban niini nga katawhan; sila dili gayod modawat kanimo; ikaw huyang kaayo.”

Kon kini nga mga hunahuna ingon og tinuod kaninyo nga bag-o lang nagsugod diha sa dalan sa pakigsaad, nangamuyo kami kaninyo nga dili maminaw sa tingog sa magsusumbong. Kami nahigugma kaninyo; makahimo kamo niini; kami modawat kaninyo; ug uban sa Manluluwas, kamo makabaton sa kusog sa pagbuhat sa tanan. Sa usa ka panahon nga gikinahanglan kaayo ninyo ang among gugma ug suporta, ayaw pailad sa paghunahuna nga kami mosalikway kaninyo kon kamo mobalik sa inyong kanhi estilo sa kinabuhi. Pinaagi sa dili hitupngan nga gahom sa Pag-ula ni Jesukristo, kamo mamahimong hingpit pag-usab. Apan kon kamo motago gikan Kaniya ug mopalayo sa inyong kaugalingon gikan sa inyong bagong nakaplagan nga komunidad sa hugot nga pagtuo, kamo mopalayo sa inyong kaugalingon gikan sa mismong tinubdan nga makahimo ug mohatag kaninyo og kalig-on sa pagbuntog.

Usa ka minahal nakong higala, usa ka bagong kinabig, mipakigbahin kon unsa ka lisod ang pagpadayon sa hugot nga pagtuo nga nag-inusara. Adunay dakong kalig-on sa pagkahimong ug pagpabilin nga kabahin sa usa ka matinabangong komunidad—ang tanan makahimo og kasaypanan apan mouswag samtang gipanalanginan sa gugma ni Jesukristo.

Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo nga “ang pagbuntog sa kalibotan dili usa ka kalihokan nga mahitabo sa usa ka adlaw o duha. Kini mahitabo sa tibuok kinabuhi samtang kita balik-balik nga modawat sa doktrina ni Kristo. Kita mougmad og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo pinaagi sa paghinulsol kada adlaw ug pagtuman sa mga pakigsad nga motuga nato sa gahom. Kita magpabilin diha sa dalan sa pakigsaad ug mapanalanginan sa espirituhanong kalig-on, personal nga pagpadayag, paglig-on sa hugot nga pagtuo, ug sa pagpangalagad sa mga anghel.”

Kon kamo adunay pisikal nga kadaot, ang inyong kahimtang mograbe ug mahimong maka-

ing if you don't seek proper medical attention. That is true for spiritual wounds as well. Only, untreated spiritual wounds may threaten your eternal salvation. Don't hide from those who will love and support you; rather, run to them. Good bishops, branch presidents, and leaders can help you access the healing power of the Atonement of Jesus Christ.

To those who may be in hiding, we implore you to come back. You need what the gospel and the Atonement of Jesus Christ offer, and we need what you offer. God knows your sins; you cannot hide from Him. Reconcile yourself before Him.

As His Saints, each of us must foster a culture of belonging in the Church that is loving, accepting, and encouraging of all who desire to progress along His path.

Beware this second temptation! Follow the counsel of prophets both ancient and modern and know that you cannot hide from a loving Father.

Instead, avail yourself of the miraculous healing power of the Atonement of Jesus Christ. This is the very purpose of our existence—to obtain a weakened and mortal body that is “subject to all manner of infirmities” and that will succumb to, sadly, many first temptations; to progress even when we fall to these temptations; and to seek divine help after doing so, that we might become more like our Savior and our Father in Heaven. It is His way. It is the only way. Of these truths I testify in the name of Jesus Christ, amen.

hulga sa kinabuhi kon kamo dili magtinguha og tukmang medikal nga pagtagad. Kana tinuod usab alang sa espirituhanon nga mga samad. Ang wala matambali nga espirituhang mga samad lamang ang makahulga sa inyong mahangtorong kaluwasan. Ayaw pagtago gikan niadtong kinsa mohigugma ug mosuporta kaninyo; hinuon, dagan ngadto kanila. Ang maayong mga bishop, mga presidente sa branch, ug mga lider makatabang kaninyo sa paggamit sa makaayo nga gahom sa Pag-ula ni Jesukristo.

Alang niadtong kinsa tingali nagtago, kami mohangyo kaninyo sa pagbalik. Kamo nagkinahanglan sa unsay gitanyag sa ebanghelyo ug sa Pag-ula ni Jesukristo, ug kami nagkinahanglan sa unsay inyong matanyag. Ang Dios nasayod sa inyong mga sala; dili kamo makatago gikan Kaniya. Ipasig-uli ang inyong kaugalingon sa Iyang atubangan.

Isip Iyang mga Santos, ang matag usa kana-to kinahanglang mopalambo og kultura nga pagkahisakop sa Simbahan nga mahigugmaon, modawat, ug modasig sa tanan kinsa nagtinguha sa pag-uswag subay sa Iyang dalan.

Pagbantay niining ikaduhang tentasyon! Sunda ang tambag sa mga propeta sa karaan ug sa karon ug hibalo nga dili kamo makatago gikan sa usa ka mahigugmaong Amahan.

Hinuon, gamita sa inyong kaugalingon ang milagroso nga makaayo nga gahom sa Pag-ula ni Jesukristo. Kini mao gayod ang katuyoan sa atong kinabuhi—sa pag-angkon og nahuyang ug mortal nga lawas nga “ubos sa tanang matang sa mga kahuyang” ug subo lang, madala ngadto sa daghang unang mga tentasyon; sa pag-uswag bisan kon kita makahimo niini nga mga tentasyon; ug sa pagtinguha og diosnong tabang human sa pagbuhat niana, aron kita mahimong mas mahisama sa atong Manluluwas ug sa atong Amahan sa Langit. Kini mao ang Iyang paagi. Kini mao lamang ang bugtong paagi. Niini nga mga kamatuoran ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.